

**OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 60-1-2-3-116/13**

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv	Kontakt osoba
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine	Slađan Jogunčić
Telefon	Elektronska pošta
033281502	zorica.kolic@mpr.gov.ba

I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.2.a. Vrsta	Organ uprave
I.2.b. Nivo	Državni nivo
I.2.c. Djelatnost	Javna uprava

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovora

Usluge	Ostale usluge
--------	---------------

II.2. Podjela na lotove

Da

II.2.a. Broj lotova

2

II.2.b. Poništava se

Sve lotove

II.2.b-1 Redni brojevi lotova

1, 2

II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sukcesivna nabavka usluga prevođenja pisanih dokumenata na jedan od službenih jezika BiH i obratno za potrebe Ministarstva pravde BiH

II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

Odjeljak III: POSTUPAK

Slađan Jogunčić, 7.10.2013 13:03, Poslano na objavu, 59CC0-D0D57-E2496-7F3EC

III.1. Vrsta postupka	Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora	Ekonomski najpovoljnija ponuda

ANEKS E

Broj lota koji se poništava	1
-----------------------------	---

I. Opis

I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sukcesivna nabavka usluga prevođenja pisanih dokumenata sa jednog od službenih jezika BiH na engleski jezik i sa engleskog jezika na jedan od službenih jezika BiH

I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

II.2. Trajanje okvirnog sporazuma	24 mjeseca
-----------------------------------	------------

II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III. Podkriteriji

1.	Cijena vršenja usluga	učešće	90,00	%
2.	Prosječan rok izvršenja usluga	učešće	10,00	%

Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1. Datum poništenja	23.9.2013
-----------------------	-----------

V.2. Broj primljenih ponuda	4
-----------------------------	---

V.3. Broj prihvatljivih ponuda	1
--------------------------------	---

V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V.4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM	12,39 KM
--	----------

V.4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM	17,95 KM
---	----------

ANEKS E

Broj lota koji se poništava	2
-----------------------------	---

I. Opis

I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sukcesivna nabavka usluga prevođenja pisanih dokumenata sa jednog od službenih jezika BiH na njemački jezik i sa njemačkog jezika na jedan od službenih jezika BiH

I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

II.2. Trajanje okvirnog sporazuma	24 mjeseca
-----------------------------------	------------

II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III. Podkriteriji

1.	Cijena vršenja usluga	učešće	90,00	%
2.	Prosječan rok izvršenja usluga	učešće	10,00	%

Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1. Datum poništenja	23.9.2013
-----------------------	-----------

V.2. Broj primljenih ponuda	3
-----------------------------	---